

### SENT-AUVENÇ, istòria...

Après de nombreuses recherches, lo Jan-d'Oc. a eschriç l'istòria de son chefe-luòc e de sa comuna, la dau País Auventes. L'istòria ne pòt s'escriure qu'en referença a daus documents d'archiva o daus eschriçs d'istorians e de chercheurs. Nosautres ne som ren de tot quò, qu'es plan 'rai ! Çò que fasia dobtar quauques de nòstres lectors de la veritat de nòstres prepaus... Per fin de ne pas trahir "nòstra istòria" qu'es bien de nòstra istòria que l'um parla e per respect per los que l'an faionada nòstras refrenças an estat : lo D' Alan GRÉZILLIER, lo Alfonse PRÉCIGOU e las Archivas dau Despartament. E aüei, veiqui qu'una istoriana de l'Associacion de rechercha de l'Antiquitats Istoricas dau Lemosin, la Catarina CORNEC-KERDUEL, per son trabalh jur l'originas de ST-AUVENÇ ven confirmar nòstres eschriçs emb mai de demais, mai precision dins la cronologia de nòstra istòria (Ref. Tralabh d'Arqueologia Lemosina – Tòme 17). 'Laidons tots 'quilhs elements coma quò assemblats laissen a pensar que "la vocacion estrategica de l'esperom de confluença de ST-AUVENÇ poria èsser aquesida au mins despuei la protòistòria. La presença de l'abitança gallesa, puei d'una estacion rotiera galles-romana demòra probabla, coma lo faisceu d'indicis semble lo botar en avant : lo fòrt corbamen de la via romana de LION a SENTA tras l'esperom dau levant au coijant es en mesura de tradurre la volontat deliberada de deissirvir un centre economic o estrategic desjà en plaça". Quò siria interessent e revelator de procedar aus folhas daus dos enselaments e vaus dau bas dau borg, que porten lo nom de "barra", dau cementeri e de sos alentorns, dau traçat d'un barri encerclaire, 'las porian confirmar l'ocupacion dau site de ST-AUVENÇ dempuei l'indpendença gallesa. N'i a pas de dobt que lo terrador de ST-AUVENÇ es estat ocupat per l'Òme 'vances mesma la conquista romana, mai d'una peira talhada neolitica massada dins la forest de ST-AUVENÇ son 'qui per iò dire...(a segre)

### SAINT-AUVENT, histoire...

Après de nombreuses recherches, lo Jan-d'Oc. a écrit l'histoire de son chef-lieu et de sa commune, celle du "Pays Auventais". L'histoire ne peut s'écrire qu'en référence à des documents d'archive ou des écrits d'historiens et de chercheurs. Nous ne sommes rien de tout cela, c'est vrai ! Ce qui faisait douter certains de nos lecteurs de la véracité de nos propos... Afin de ne pas trahir "notre histoire" car c'est bien de notre HISTOIRE dont il s'agit et par respect pour ceux qui l'ont façonnée nos références ont été : le D' Alain GREZILLIER, Alphonse PRECIGOU et les Archives Départementales. Et aujourd'hui, voilà qu'une historienne de l'Association de recherche des Antiquités Historiques du Limousin, Catherine CORNEC-KERDUEL, par ses travaux sur les origines de ST-AUVENT vient confirmer nos écrits avec plus de détails, plus de précision dans le déroulement chronologique de notre histoire (Réf. Travaux d'Archéologie Limosine - Tome 17). Donc tous ces éléments ainsi rassemblés laissent à penser que "la vocation stratégique de l'éperon de confluence de ST-AUVENT pourrait donc être acquise depuis la protohistoire au moins. La présence d'un habitat gaulois, puis d'une station routière gallo-romaine demeure probable, comme le faisceau d'indices semblent le suggérer : ainsi le fort infléchissement de la voie romaine de LYON à SAINTES traversant l'éperon d'est en ouest est en mesure de traduire la volonté délibérée de desservir un centre économique ou stratégique préexistant". Il serait intéressant et révélateur de procéder aux fouilles des deux ensellements et vallons au sud du bourg, qualifiés de barre, du cimetière et de ses abords, du tracé d'un rempart périphérique, elles pourraient confirmer l'occupation du site de ST-AUVENT depuis l'indépendance gauloise. Nul doute que le territoire de ST-AUVENT ait été occupé par l'Homme bien avant même la conquête romaine, de nombreux silex néolithiques collectés dans la forêt de ST-AUVENT le prouvent... (à suivre)

contact - secrétaire : la SENDARELA limosina,  
4, rue porte des remparts, 87310 ST-AUVENT  
0555000130 – 0682444160  
[sendarela.limosina@orange.fr](mailto:sendarela.limosina@orange.fr)



Saint Auvent vue d'en haut

